

zemljišnoknjižni uložak broj 284 i posjedovni list broj 197 K.O. Ilijaš Grad, vlasništvo i posjed Općine Ilijaš sa dijelom 1/1.

Član 2.

Prodaja neposrednom pogodbom, neizgrađenog građevinskog zemljišta, u vlasništvu Općine Ilijaš, vrši se radi oblikovanja građevinskih parcela, vlasništvo Matoruga Fikreta iz Ilijaša, označenih kao k.č. br. 321/3, 321/1, 319/2 K.O. Ilijaš Grad.

Član 3.

Naknada na ime neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je na osnovu mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke u iznosu od 100,00 KM/1 m² zemljišta.

Član 4.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nepokretnosti i troškove upisa snosi kupac.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-709-9/20
25. marta 2020. godine

Zamjenik predsjedavajuće
Općinskog vijeća
Alen Hasković, s. r.

Na osnovu člana 21. stav 4. i člana 25. stav 8. Zakona o prostornom uredjenju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09, 46/18), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 25.03.2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BANOVAC"

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana "Banovac" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana, i
- Odluku o provodenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,
- Idejno rješenje saobraćaja,
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,
- Idejno rješenje topifikacije-gasifikacije,
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,
- Idejno rješenje telekomunikacione mreže,
- Idejno rješenje hortikulture,
- Analitička obrada parcela.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog Elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".


Broj 01/1-02-709-10a/20
25. marta 2020. godine

Zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Ilijaš
Alen Hasković, s. r.

S LUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 13 – Strana 14

Četvrtak, 9. 4. 2020.



Na osnovu člana 21. stav 4. i člana 25. stav 8. Zakona o prostornom uredenju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Iljaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09, 46/18), Općinsko vijeće Iljaš, na sjednici održanoj dana 25.03.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU
O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "BANOVAC"**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uredenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Banovac" (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice prostorne cjeline, namjenu površina, način uredenja građevinskog zemljišta, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, odnos prema postojećem građevinskom fondu, uredenje vodotoka potoka Gnjonica, uredenje zelenih površina i slobodnih površina.

Granica prostorne cjeline

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1911, a ima koordinate y=6521306, x=4868977, zatim produžava u pravcu juga idući regulisanim koritom rijeke Bosne i dolazi do tačke br.2 koja se nalazi na parceli k.č.204/41, a ima koordinate y=6521435, x=4868414, granica potom skreće u pravcu jugoistoka idući medama parcela k.č. 200 i 202 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 201 kojim produžava na sjeveroistok i dolazi do njegovog raskršća sa putem k.č. 203, nastavlja u pravcu juga idući putem k.č. 203 kojeg ne obuhvata te zapadnom stranom željezničke pruge Sarajevo-Zenica k.č. 1912 (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 3 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 203 (put) i 1912 (željeznička pruga), a ima koordinate y=6521609, x=4868403. Granica obuhvata se potom lomi u pravcu istoka sijekući parcele k.č. 203 i 1912, te nastavlja istom pravcu idući putem k.č. 1934 (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke br. 4 koja ima koordinate y=6522049, x=4868364, granica potom produžava u pravcu sjevera idući planiranom saobraćajnicom (obuhvata je), i dolazi do tačke br. 5 koja se nalazi na parceli k.č. 162/3, a ima koordinate y=6521623, x=4869136, potom skreće na zapad idući granicom regulisanog korita potoka Gnjonica i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Podgora I, K.O. Iljaš Grad, Općina Iljaš.

Ukupna površina obuhvata iznosi P=32,33 ha.

Način izgradnje u granici Plana

Član 3.

Izgradnja na prostornom obuhvatu čije su granice opisane u članu 2., vršiće se na osnovu ovog Plana.

Namjena površina

Član 4.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- zona individualnog stanovanja,
- stambeno-poslovna zona,
- zona centralnih djelatnosti,
- zona sporta i rekreacije,
- zona zelenila,
- zona komunalne infrastrukture,
- regulisano korito potoka Gnjonica, i
- saobraćajne površine.

Uredenje građevinskog zemljišta

Član 5.

Uredenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uredenja građevinskog zemljišta, što podrazumijeva: obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, izmještanje

vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno, ovi se objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Prihvremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privredno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina

Član 6.

Regulaciona linija i parcelacija:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana.
- Za Planom utvrđene parcele moguće je, zavisno od potrebe potencijalnih investitora, izvršiti spajanje više parcela u jednu, pri čemu se ne može remetiti planirani saobraćajni koncept i utvrđena distanca građevinskih linija u odnosu na saobraćajnice.
- Ukoliko se u toku pribavljanja urbanističke saglasnosti utvrdi da zbog imovinsko-pravnih odnosa nije moguće realizovati planirani objekat u predvidenom gabaritu, neophodno je izvršiti povlačenje i realizaciju gabarita objekta u okviru pripadajuće parcele.
- Građevinska parcela se može realizovati fazno, pod uslovom da svaka faza mora zadovoljiti kriterijume izgradnje date Planom.

Građevinska linija:

- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu, odnosno linija koju ne može preći ni najistureniji dio građevine. Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja ulične fasade. Unutar građevinskih linija investitor može definisati tlocrt građevine. Građevinska linija ne može prelaziti regulacionu liniju, osim ako ista nije predviđena Planom.
- Građevinska linija podrumске etaže može biti veća od građevinske linije osnovnog gabarita objekta, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uredeni teren. Udaljenost građevinske linije podruma u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1,0 m, zbog mogućnosti realizacije zaštitne građevinske jame. Kod realizacije navedene podrumске etaže voditi računa da se ne ugrozi stabilnost objekata na susjednim parcelama.

Spratna visina i etaže objekta:

- Planirana spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Etaže objekta su: podrum ("Po"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), spratovi ("1", "2", ...), potkrovље ("Pt").
- Podrum je dio građevine potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uredeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
- Suteren je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je između 25% i 50% svoga volumena u konačno uredeni i zaravnati teren i najmanje je jednom svojom fasadom izvan uredenog terena.
- Prizemlje je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uredenog i zaravnatog terena, mjereno na najnižoj tački uz fasadu građevine, ili čiji se prostor nalazi iznad poduma i ili suterena (ispod poda sprata ili krova).
- Sprat je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.
- Tavan je prostor ispod krovista sa maksimalnom visinom nadzitka do 60 cm. Visina nadzitka se mjeri

od gornje kote poda tavana do tačke preloma nadzitka sa krovnom konstrukcijom.

- Potkrovje ("Pt") je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog krova sa visinom nadzitka od 60 cm do 140 cm.

Arhitektonsko oblikovanje:

Kod izgradnje novih ili zamjenskih objekata uvažiti sljedeća usmjerenja i preporuke:

- Kod arhitektonskog oblikovanja objekata koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, ali sa jednostavnim-mirnim arhitektonskim linijama, po mogućnosti dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, oblika, boje i upotrebe novih modernih materijala.
 - Sa aspekta arhitektonskog oblikovanja, moguće je koristiti i tradicionalne elemente, ali transformisane savremenim oblikovnim izrazom.
 - Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelini.
 - Sa aspekta kolorističke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a preporučuje se ublažena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim nijansama.
 - Kod projektovanja i realizacije planiranih objekata, u zavisnosti od dužine arhitektonskog gabarita, obezbijediti pasaže i prolaze (dimenzionirane tako da mogu propustiti interventna vozila) u kojima se ne mogu postavljati privremeni ili stalni objekti čiji gabarit smanjuje projektovani gabarit istih. Pasaži i prolazi se mogu koristiti za potrebe sadržaja koji su smješteni neposredno uz njih i to za otvaranje izloga i ulaza, postavljanje reklama i vizuelnih komunikacija, koji svojim položajem i veličinama ne smanjuju gabarit istih.
 - Veće slobodne površine na fasadama stambeno-poslovnih objekata mogu se koristiti za isticanje firmi, reklama i sl., pod uslovom da se za ove potrebe izradi i usvoji projekat izgleda cjelokupne fasade na kojoj se postavljaju navedeni elementi.
 - Uredaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u objektu (ventilacije, dimnjaci, klima uredaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita objekta, posebno u slučaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.
 - Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi - ravnih ili kosih krovova. Za stambeno-poslovne objekte kolektivnog stanovanja i objekte centralnih djelatnosti preporučuje se primjena ravnog krova.
 - Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim objektima, a za objekte u nizu sa zabatnim zidom neophodno je ujednačiti krovnu ravan, prosječnog nagiba cca 30°. Za objekte u nizu se može kombinovati i realizacija sa ravnim krovom, ali pod uslovom povlačenja završne etaže za minimalno 1.0 m unutar građevinske linije.
 - U slučaju primjene kosih krovova, tавanski prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica. Umjesto potkrovne etaže može se realizovati i puna etaža, ali povučena u dubinu gabarita za min 1.0 m, sa ravnim krovom ili blagim nagibom krovnih ravnih (6%) sakrivenim obodom atikom maksimalne visine 60 cm.
- Ostali uslovi:
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstuallnom obrazloženju Plana.
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu.
 - Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika.
 - Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehnicičkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
 - Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana.
 - Na bočnim fasadama objekta moguće je otvaranje prozora prema susjedu, pod uslovom da rastojanje objekta od granice parcele bočnog susjeda iznosi min. 3.0 metra. Ukoliko je rastojanje manje od 3.0 m, otvaranje prozora je moguće uz saglasnost susjeda.
 - Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju mikroambijent i uslove stanovanja na susjednim parcelama, uz rješavanje oborinskih voda na vlastitoj parcelli.
 - Slobodne prostore na građevinskoj parceli između objekata i ulice na osnovu projekta vanjskog uređenja ozeleniti u maksimalnoj mogućoj mjeri.
 - Južna krovista stambenih i drugih građevina moguće je oblikovati na način koji omogućuju ugradnju solarnih kolektora u svrhu korištenja sunčeve energije kao obnovljivog izvora energije.

Član 7.

Na građevinskoj parceli Sportsko-rekreacioni centar, pored Planom predviđenog formiranja Gradskog stadiona, mogu se planirati i ostali objekti u funkciji sporta i rekreacije, za koje se tokom vremena ukaže potreba, sa urednjem prostora u skladu sa namjenom i odredbama ove Odluke. Predmetna izgradnja će se odobriti na osnovu Urbanističkog rješenja za koje je potrebno pribaviti mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 8.

Zona označke A, na grafičkom prilogu broj 6. Urbanističko rješenje, predviđena je za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, i za istu se utvrđuje obaveza izrade Arhitektonsko-urbanističkog rješenja sa idejnim projektima objekata.

Osim zadovoljenja svih odredbi datih ovom Odlukom, Arhitektonsko-urbanističko rješenje mora zadovoljiti i sljedeće uslove:

- Ponuditi arhitektonsko-urbanističku kompoziciju u skladu sa lokacijom na kojoj se nalazi,
- Maksimalni procenat izgrađenosti predmetne zone iznosi 25 %,
- 1/3 površine zone mora biti u funkciji uredenog zelenila uz rijeku Bosnu,
- Maksimalna spratnost objekata iznosi SP3-SP4,
- Urbanističko rješenje mora biti verifikovano od strane Općine Iljaš i Zavoda za planiranje razvoja Kanotna Sarajevo.

Urbanističko-arhitektonsko rješenje može predvidjeti izgradnju u fazama.

Ukoliko se ukaže potreba umjesto stambeno-poslovnih objekata mogu se predvidjeti objekti centralnih djelatnosti.

Član 9.

Zona označke B, na grafičkom prilogu broj 6. Urbanističko rješene, predstavlja parcelu tržnog centra KONŽUM, za koji se predviđa mogućnost rekonstrukcije.

Za rekonstrukciju objekta utvrđuje se obaveza izrade Arhitektonsko-urbanističkog rješenja parcele sa idejnim projektom objekta.

Osim zadovoljenja svih odredbi datih ovom Odlukom, Arhitektonsko-urbanističko rješenje mora zadovoljiti i sljedeće uslove:

- Maksimalna tlocrtna površina objekta ne može biti veća od tlocrte površine postojećeg objekta,
- Maksimalna spratnost objekta je P5 odnosno 20 metara. Povećanje visine objekta može se odobriti u dijelu objekta prema ulici,
- Namjena objekta može biti poslovno-stambena,
- Arhitektonsko-urbanističko rješenje mora biti verifikovano od strane Općine Ilijaš i Zavoda za planiranje razvoja Kanotna Sarajevo.

Član 10.

U centralnom dijelu obuhvata Plana može se planirati izgradnja vertikalnog akcenta u prostoru u vidu sahat kule. Osnova sahat kule može biti maksimalno 2x2 m s tim da se eventualno, ako arhitektonsko rješenje bude zahtjevalo (vertikalna rasčlanjenost, prolaz u nivou partera) može odobriti dio koji je u kontaktu sa terenom dimenzija 3,5 x 3,5 metra, maksimalne visine 3 metra.

Član 11.

Na zemljištu označenom kao k.č. broj 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, na kome se nalaze objekti koji zajedno čine zanatski centar, može se odobriti rekonstrukcija i redizajn. Rekonstrukcija i redizajn zanatskog centra može se odobriti samo na osnovu projektnе dokumentacije koja će sve pojedinačne objekte tretirati kao jednu arhitektonsku cjelinu sa uskladenim vertikalnim gabaritom i jedinstvenim arhitektonskim oblikovanjem.

Odnos prema postojećem gradevinskom fondu

Član 12.

Urbanističko-tehnički uslovi za intervencije na postojećem gradevinskom fondu:

- Postojeći objekti: temelji, devastirani objekti i objekti u izgradnji, za koje su na grafičkom prilogu naznačeni maksimalni vertikalni i horizontalni gabariti, mogu se realizovati uz poštivanje urbanističko - tehničkih uslova utvrđenih članom 6. ove Odluke.
- Postojeći objekti koji se zadržavaju ovim Planom mogu se: rekonstruisati, sanirati, redizajnirati, dograditi ili nadzidati, kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kojem se mogu obavljati isključivo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama. Ovi zahvati mogu se odobriti ukoliko ne pogoršavaju uslove stanovanja u susjednim zgradama (očuvanje prava na vidik i osunčanje).
- Objekat koji se nadziduje mora da zadovoljava konstruktivno-seizmičke uslove. Kod nadzidivanja/dogradnje postojećih objekata, nadzidani/dograđeni dio objekta uskladiti sa postojećim u cilju unapređenja estetskih vrijednosti postojećeg izgleda objekta - u skladu sa odredbama člana 6. ove Odluke koje se odnose na arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju.
- Za objekte koji su izgrađeni bez odgovarajućih saglasnosti a zadržavaju se ovim planskim dokumentom, može se odobriti izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti, odnosno odobrenja za građenje, uz poštivanje i svih ostalih uslova propisanih ovom Odlukom koji se odnose na mogućnost zadržavanja objekata izgrađenih bez odgovarajućih saglasnosti.
- Za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti odgovarajući broj mjesta za parkiranje/garažiranje.
- Na postojećim objektima koji su predviđeni za rušenje, mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja, u cilju obezbeđenja stabilnosti i normalnog korištenja objekata.

- Zadržavanje postojećih pomoćnih objekata (i izgradnja novih) može se odobriti ako za to postoje prostorne mogućnosti, odnosno ukoliko se istim ne ugrožava stanovanje i rad u susjednim objektima.

Član 13.

Moguće je pretvarjanje prizemlja ili suterena postojećih i planiranih objekata u poslovni prostor, namjene: komercijalne djelatnosti (trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo), kultura, dječja zaštita i zdravstvo, a spratne etaže samo u kancelarijski prostor, za što treba obezbijediti odgovarajući broj parking mjestra.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima (u odnosu na djelatnosti koje se u njima obavljaju).

Navedenim intervencijama na postojećim objektima u smislu pretvaranja suterena i prizemlja u poslovni prostor ne smije se narušiti konstruktivna stabilnost objekta.

Član 14.

Intervencije na postojećim objektima koji predstavljaju objekte od kulturno-historijskog značaja i graditeljskog naslijeda, moguće su isključivo uz pribavljanje mišljenja Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo.

Član 15.

Svi zahtjevi koji se odnose na zemljište označeno kao k.č.: 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6 i dio 194/7, a tiču se nove izgradnje, odnosno intervencija na postojećim objektima, rješavaće se od strane nadležne općinske službe - po okončanju imovinsko-pravnog spora, uz poštivanje svih ostalih urbanističko-tehničkih uslova utvrđenih ovom Odlukom.

Član 16.

Za postojeće objekte koji se zadržavaju ovim Planom a izgrađeni su bez odgovarajućih odobrenja i nalaze se na površinama koje su geoinžinjerskim elaboratom utvrđene kao:

- uslovno stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost može se odobriti uz izradu detaljnog geotehničkog izvještaja,
- stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost se može odobriti uz pozitivan geotnički izvještaj.

Član 17.

Individualni stambeni objekti koji se nalaze u zaštitnom polju planiranih saobraćajnica a izvan kolovoza saobraćajnice, zadržavaju se i isti se mogu legalizovati, s tim da se kod izrade tehničke dokumentacije za saobraćajnicu u tim dijelovima nade odgovarajuće tehničko rješenje, kao što je: eventualno suženje pješačke površine, izostavljanje dijela pješačke površine, potporni zid umjesto škarpe i sl.

U objektima navedenim u prethodnom stavu ne mogu se dozvoliti zahvati kao što su dogradnja i nadzidivanje.

Izgradnja objekata privremenog karaktera

Član 18.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta a u skladu sa članom 2. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18).

Ogradijanje parcela

Član 19.

Dozvoljeno je ogradijanje parcela postojećih i planiranih objekata individualnog stanovanja; ograda treba biti transparentna i u kombinaciji sa živim materijalom (živa ograda).

Dozvoljeno je ogradijanje planiranih sportsko-rekreativnih sadržaja, ukoliko je to potrebno radi njihovog nesmetanog korištenja i to transparentnom ogradom visine do 2,2 m.

Saobraćajne površine

Član 20.

Saobraćajne površine i površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Za sve planirane sadržaje, parkiranje/garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele, i to:

- za objekte individualnog stanovanja - unutar gabarita objekta, u vidu izgradnje pomoćnog objekta - garaže ili na otvorenom - parking mjesto (sa ili bez nadstrešnice);
- za objekte kolektivnog stanovanja - u vidu izgradnje kolektivne garaže (sa jednom suterenskom ili jednom ili više podzemnih etaža) i vanjskih parkinga;
- za objekte centralnih djelatnosti - u vidu izgradnje garaže (sa jednom suterenskom ili jednom ili više podzemnih etaža) i vanjskih parkinga.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, neophodno je odrediti broj parking/ garažnih mesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju - 1 stan - 1.1 parking mjesto,
- za poslovne sadržaje - 1 parking mjesto na 60 m² BGP (za administraciju jedno parking mjesto na 30 m² BGP),
- za proizvodno-poslovne sadržaje - 1 parking mjesto na 100 m² BGP.

Član 21.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture

Uređenje vodotoka potoka Gnionica

Član 22.

Zbog predloženog tehničkog rješenja potrebna je izrada jedinstvene projektno-tehničke dokumentacije (dokumentacija istog nivoa) planirane saobraćajnice koja predstavlja vezu između ulica Novo naselje i Žrtava genocida u Srebrenici, i sa njom paralelne regulacije vodotoka potoka Gnionica.

Zelene površine

Član 23.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

- zelenilo uz objekte stanovanja,
- zelenilo uz stambeno-poslovne objekte,
- zelenilo uz objekte centralnih djelatnosti,
- zelenilo uz sportske objekte,
- zelenilo uz vodotoke (rijeka Bosna i potok Gnionica),
- zelenilo uz objekte komunalne infrastrukture,
- linjsko zelenilo uz saobraćajnice.

Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Na utvrđenim zelenim površinama dozvoljena je izgradnja pješačkih komunikacija (staza, rampi, stepenica) sa postavljanjem urbanske opreme, te izgradnja površina za odmor, okupljanje i rekreaciju i igru djece - gdje god to prostorne mogućnosti dozvoljavaju a čime se ne remeti osnovni koncept prostornog uređenja.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom (odgovarajućom) dokumentacijom uradenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koja je sastavni dio Plana.

Urbana oprema

Član 24.

Postavljanje elemenata urbane opreme i elemenata vizuelnih komunikacija potrebno je definisati projektom urbane opreme i vizuelnih komunikacija.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara

Član 25.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i

odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 26.

Pri izdavanju dozvole za gradenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjerskogeološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same građevine i neophodnih radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti uraden od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebljena dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 27.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Ilijas
Alen Hasković, s. r.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), član 92. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijas za 2019. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19), člana 55. tačka 6. i član 104. stav 1. Statuta Općinskog vijeća - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09 i 46/18) te člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijas ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/10, 18/15 i 7/19). Općinsko vijeće, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 25.03.2020. godine, usvaja

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2019 - 31.12.2019. GODINE

I
Budžet općine Ilijas za period 01.01.2019-31.12.2019. godine, je izvršen kako slijedi:

1. Ukupno ostvareni prihodi:	17.891.996,00 KM
- Porezni prihodi	5.733.304,00 KM
- Neporezni prihodi	3.241.269,00 KM
- Prihodi od tekućih transfera	593.509,00 KM
- Prihodi od donacija	6.600,00 KM
- Prihodi od kapitalnih transfera	3.484.832,00 KM
- Kapitalni primici	2.003.513,00 KM
- Prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine	2.728.819,00 KM
- Prenesena sredstva po tekućem prilivu iz prethodnog perioda	100.150,00 KM
2. Ukupno izvršeni raspored izdataka	15.308.692,00 KM
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka - suficit	2.583.304,00 KM

II
Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijas za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-709-3/20
25. marta 2020. godine
Ilijas

Zamjenik predsjedavajuće
Općinskog vijeća Ilijas
Alen Hasković, s. r.